



Oil, vegetable, tomato seed

TOTAL
4.9
4.3

Macronutrient profile [gr. of nutrient per 100 gr. food]



Proteins
Water
Sugars
Fibre
Alcohol
Lipids
Other

FIBER
0
0

Energy [kcal per 100 gr. food]




kCALs
38.4
34
0

Essential aminoacids profile [mg per 100 gr. food]

0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug
Isoleucine	Tryptophan	Phenylalanine	Lysine	Valine	Threonine	Methionine	Leucine

PROTE.
0
0
0

Main lipids profile [gr of lipid per 100 gr. food]




EFA
0

Mineral and oligoelements profile [mg of mineral per 100 gr. food]

0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug	0ug
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Zinc	Magnesium	Calcium	Sodium	Iron	Phosphorus	Potassium	Selenium

MINER.
0

Vitamin profile [mg of vitamin per 100 gr. food]



VITAM.
0.6

Phytochemicals profile [mg of nutrient per 100 gr. food]

